

**PRILOG II**

**ČEK LISTA  
ZA SLUŽBENU KONTROLU OBJEKTA (FARMI) ZA UZGOJ I DRŽANJE PERADI**

<b>UZGAJIVAČ ŽIVOTINJA (ime, prezime/naziv subjekta)</b>			
<b>LOKACIJA FARME (tačna adresa)</b>			
<b>VLASNIK ŽIVOTINJA (ime, prezime/naziv subjekta)</b>			
<b>PRI PREGLEDU PRISUTAN/PRISUTNA</b>	Odgovorno - prisutno lice _____, nastanjen u _____ ulica _____ br. _____, opština _____		
<b>PREGLEDOM USTANOVLJENO SLEDEĆE JE</b>	Vlasnik - držalac posjeduje ukupno _____ (broj) životinja i to sljedećih životinjskih vrsta i starosti:		
	<b>Vrsta</b>	<b>Starost</b>	<b>Broj</b>
	ćurke		
	kokoške nesilice		
	kokoške za rasplod		
	tovni pilići		
	druga perad		
<b>OSNOVNE INFORMACIJE</b>		<b>ODGOVOR</b>	
Broj objekata na farmi			
Porijeklo životinja na farmi			
Broj ciklusa godišnje (okvirno)			
Vlasnik osigurava sljedivost životinja (korak naprijed/korak nazad)			
Starost životinja pri pregledu			
Trenutno brojno stanje životinja na farmi			
"ALL IN / ALL OUT" sistem u jatima		<b>DA</b>	<b>NE</b>
"ALL IN / ALL OUT" sistem na farmi (ako je više objekata na farmi)		<b>DA</b>	<b>NE</b>
<b>OSNOVNE INFORMACIJE</b>		<b>ODGOVOR</b>	
Vlasnik je obezbjedio privremeno držanje i uklanjanje leševa u skladu sa propisima koji regulišu nusproizvode		<b>DA</b>	<b>NE</b>
Vrijeme između dva proizvodna ciklusa (okvirno)			
Porijeklo stočne hrane na farmi			
Da li se za hranjenje ptica koristi termički obrađena hrana		<b>DA</b>	<b>NE</b>
Izvor vode, koja se koristi za napajanje		<input type="checkbox"/> voda iz javnog vodovoda	<input type="checkbox"/> vlastiti izvor vode/bunar
		<input type="checkbox"/> drugo (navesti) _____	
Da li je sistem čišćenja i dezinfekcije sistema za napajanje na snazi		<b>DA</b>	<b>NE</b>
Da li se provodi čišćenje objekata i opreme koja se upotrebljava u primarnoj proizvodnji i povezanim procesima		<b>DA</b>	<b>NE</b>
Da li se provodi dezinfekcija objekata i opreme koja se upotrebljava u primarnoj proizvodnji i povezanim procesima		<b>DA</b>	<b>NE</b>

<b>USLOVI DRŽANJA</b>	<b>ODGOVOR</b>
Perad je smještena u objektu/objektima za držanje životinja koji ispunjavaju veterinarsko sanitarne uslove za držanje životinja i registrovani su kod nadležnog organa	<b>DA</b> <b>NE</b>
Objekat/objekti su izgrađeni od čvrstog materijala	<b>DA</b> <b>NE</b>
Perad je smještena u objektima u kojima je nivo higijene	loš <input type="checkbox"/> zadovoljavajući <input type="checkbox"/> dobar <input type="checkbox"/> vrlo dobar <input type="checkbox"/> odličan <input type="checkbox"/>
Perad se drži	slobodne u ograđenom prostoru <input type="checkbox"/> u kavezima <input type="checkbox"/> kombinovano <input type="checkbox"/>
U objektu/objektima postoje slijedeće prostorije	
Mikro-klimatski uslovi u objektu su	loši <input type="checkbox"/> zadovoljavajući <input type="checkbox"/> dobri vrlo <input type="checkbox"/> dobri <input type="checkbox"/> odlični <input type="checkbox"/>
Imanje je ograđeno ogradom koja ne dozvoljava ulazak drugih životinja	<b>DA</b> <b>NE</b>
Proizvodne cjeline na imanju su organizovane tako da nema kontakta između životinja smještenih u različitim objektima	<b>DA</b> <b>NE</b>
Svaki objekat na imanju predstavlja odvojenu proizvodnu cjelinu u smislu organizacije držanja, odgoja i ishrane životinja	<b>DA</b> <b>NE</b>
Sistem izdubavanja (čišćenja) u objektima je	ručno <input type="checkbox"/> mašinsko (beskonačna traka, skreper) <input type="checkbox"/> tečno izdubavanje <input type="checkbox"/>
<b>BIO-SIGURNOSNE MJERE, SKLADIŠTENJE I NABAVKA HRANE ZA ISHRANU ŽIVOTINJA, VODA ZA NAPAJANJE</b>	
Na ulazima u imanje-farmu postoje dezinfekcione barijere za dezinfekciju točkova prevoznih sredstava	<b>DA</b> <b>NE</b>
Naveći vrstu i naziv dezinfekcionog sredstva koje se koristi za pripremu radnog rastvora za punjenje dezinfekcionih barijera i koncentraciju radnog rastvora	
Radni rastvor za dezinfekciju točkova u dezinfekcionim barijerama se redovno obnavlja	<b>DA</b> <b>NE</b>
Na prozorima postoje mreže za zaštitu od ulaska ptica i insekata	<b>DA</b> <b>NE</b>
U objektima se provodi redovna dezinsekcija insekticidima ili repelentima	<b>DA</b> <b>NE</b>
U objektima se provodi redovna deratizacija	<b>DA</b> <b>NE</b>
Naveći ko provodi DDD na imanju-farmi	vlasnik <input type="checkbox"/> DDD služba <input type="checkbox"/> veterinarska služba farme <input type="checkbox"/> veterinarska stanica <input type="checkbox"/>
Hrana za ishranu životinja se nabavlja od trećih lica kupovinom	<b>DA</b> <b>NE</b>
Hranu za ishranu životinja vlasnik-držalac životinja sam proizvodi	<b>DA</b> <b>NE</b>
Hrana za ishranu životinja se jednim dijelom nabavlja od trećih lica i a djelimični proizvodi od strane vlasnika - držaoca životinja	<b>DA</b> <b>NE</b>
Naveći hraniva koja se koriste za ishranu životinja	<b>DA</b> <b>NE</b>
Hrana za životinje se skladišti u posebnim objektima zaštićena od vlage, vanjskih uticaja i kontaminacije životinjskim izlučevinama	<b>DA</b> <b>NE</b>
Način ishrane životinja	ručno <input type="checkbox"/> polu automatski <input type="checkbox"/> automatski <input type="checkbox"/> kombinovano <input type="checkbox"/>
Životinje se napajaju vodom iz javnog vodovoda	<b>DA</b> <b>NE</b>
Životinje se napajaju vodom iz sopstvenog bunara	<b>DA</b> <b>NE</b>
Način napajanja životinja vodom	ručno <input type="checkbox"/> automatske pojilice <input type="checkbox"/> niple <input type="checkbox"/> kombinovano <input type="checkbox"/>
Životinje potiču iz sopstvenog uzgoja	<b>DA</b> <b>NE</b>

Vlasnik životinja je nabavljao životinje od drugih pravnih ili fizičkih lica (ako je pozitivan odgovor navesti datum nabavke)		<b>DA</b>	<b>NE</b>
Za životinje nabavljene od drugih pravnih ili fizičkih lica vlasnik posjeduje uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja		<b>DA</b>	<b>NE</b>
Za nabavljene životinje navesti brojeve uvjerenja	Broj uvjerenja: _____ od _____, Izdato od _____, Za životinjsku vrstu _____	Broj uvjerenja: _____ od _____, Izdato od _____, Za životinjsku vrstu _____	
	Broj uvjerenja: _____ od _____, Izdato od _____, Za životinjsku vrstu _____	Broj uvjerenja: _____ od _____, Izdato od _____, Za životinjsku vrstu _____	
	Broj uvjerenja: _____ od _____, Izdato od _____, Za životinjsku vrstu _____	Broj uvjerenja: _____ od _____, Izdato od _____, Za životinjsku vrstu _____	
	Broj uvjerenja: _____ od _____, Izdato od _____, Za životinjsku vrstu _____	Broj uvjerenja: _____ od _____, Izdato od _____, Za životinjsku vrstu _____	
Životinje su nabavljane na teritoriji opštine _____ iz naseljenog mjesta _____ od vlasnika _____			
<b>ZDRAVSTVENI USLOVI I PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>			
Sve životinje na imanju su klinički zdrave i ne pokazuju bilo kakve simptome bolesti		<b>DA</b>	<b>NE</b>
U uzgoju vlasnika - držaoca životinja su provedene mjere vakcinacije životinja i to protiv slijedećih zaraznih bolesti		a) New castel <b>DA</b> <b>NE</b> b) Salmonella <b>DA</b> <b>NE</b> c) ostale bolesti protiv kojih je provedena vakcinacija:	
Kao dokaz o izvršenoj vakcinaciji priložene su potvrde		<b>Broj:</b> _____ izdate od strane veterinarske stanice/ambulante _____ iz _____ dana _____ vlasniku-držaocu životinja _____ iz _____	
U uzgoju vlasnika-držaoca životinja nisu vakcinisane životinje		Vrsta	Kategorija Starosti
Razlog ne vakcinisanja životinja			
Na životinjama su provedene mjere zdravstvene zaštite propisane Godišnjom naredbom o mjerama kontrole zaraznih i parazitarinih bolesti životinja i njihovom provođenju i finansiranju u Bosni i Hercegovini u prethodnoj godini		<b>DA</b>	<b>NE</b>
<b>EVIDENCIJE</b>			
Postoji evidencija o liječenju životinja te evidenciju uginuća i ista se redovno vodi		<b>DA</b>	<b>NE</b>
Sve gore navedene evidencije čuvaju se najmanje tri godine od zadnjeg unosa podataka		<b>DA</b>	<b>NE</b>
Vodi se evidencija o utrošku hrane za životinje		<b>DA</b>	<b>NE</b>
Evidencija o useljavanju/iseljavanju životinja u/sa farme se uredno vodi		<b>DA</b>	<b>NE</b>

<b>MONITORING SALMONELE</b>			
Vlasnik ima vlastiti plan kontrole salmonele na farmi		<b>DA</b>	<b>NE</b>
U planu je definisan raspored uzimanja vlastitih uzoraka u svakom jatu		<b>DA</b>	<b>NE</b>

	DA	NE
Vlasnik ima svoj plan mjera u slučaju pozitivnog nalaza na salmonеле		
Uzorkovanje za vlastite kontrole obavlja	Vlasnik <input type="checkbox"/>	Veterinarska organizacija <input type="checkbox"/> Laboratorija <input type="checkbox"/>
Navesti ime veterinarske organizacije/laboratorije		
	Navedeni su svi zahtjevani podaci	DA NE
Na obrascima za slanje uzoraka	Navedeni su tačni podaci	DA NE
Vlasnik vodi evidenciju uzetih uzoraka i laboratorijskih	Rezultata za svako jato	DA NE
Vlasnik čuva kopije obrazaca za slanje uzoraka i laboratorijskih rezultata	DA	NE
Vlasnik vodi evidenciju o svim jatima na farmi	DA	NE
Vlasnik obavještava nadležno tijelo o svim useljenjima jatima	DA	NE
Vlasnik uzorkuje sva jata brojlera unutar 3 sednice prije upućivanja na klanje	DA	NE
Laboratorijski rezultati su dostupni prije upućivanja jata brojlera na klanje	DA	NE
Vlasnik je izvršio uzorkovanje	2 para navlaka za obuću	DA NE
	uzorke fecesa prikupljene na različitim mjestima u zavisnosti od broja	DA NE
Da li je u proteklih 12 mjeseci izolovana Salmonella spp. na farmi	DA	NE
Navesti datum izolacije i serotip (primjenljivo u slučaju da je odgovor na prethodno pitanje bio DA)		
Zadnji datum korištenja antimikrobnih sredstava na jatima koje se nalazi na farmi u vrijeme posjete		
Vrsta sredstva	Naziv	Aktivna supstanca
<b>DOBROBIT ŽIVOTINJA</b>		
<b>POSEBNI ZAHTEVI ZA DRŽANJE KOKA NOSILJA</b>		
Dizajn i dimenzije vrata od kaveza su takvi da su sigurne za odrasle koke nesilice	DA	NE
U svim objektima je odgovarajući nivo osvjjetljenja da omogući da koke vide jedna drugu, da mogu istražiti svoje okruženje i svjetlo je biti ravnomjerno raspostranjeno unutar prostora	DA	NE
Svjetlosni režim mora pratiti 24 satni ritam na način da koke imaju odmor i da se izbjegnu zdravstveni problem i problem u ponašanju. Period sumraka odgovarajućeg trajanja se mora obezbjediti tako da koke se mogu smjestiti na prečke	DA	NE
Zabranjeno je takvo postupanje s kokošima koje bi im prouzročilo nepotrebne ozljede. Kako bi se spriječilo kljućanje perja i kanibalizam, dopušteno je skraćivanje kljunova, ali pod uvjetom da to izvede osposobljena osoba, i to samo na pilićima mlađim od 10 dana koji su namijenjeni za proizvodnju jaja	DA	NE
Kavezi su opremljeni na način da spriječe koke od bježanja	DA	NE
Smještaj koji se sastoji od dva ili više redova kaveza odgovarajućih mjera mora biti postavljen na način da se omogući inspekcija svih redova bez problema i olakša uklanjanje uginulih koka	DA	NE
Dijelovi objekata i opreme koji su u kontaktu sa kokama se trebaju detaljno očistiti i dezinfikovati prije useljenja novih koka i redovno održavati čistim kada su koke useljene	DA	NE
Izmet se redovno uklanja, mrtve koke se uklanjaju svaki dan	DA	NE
<b>Uslovi za držanje koka nosilja u neobogaćenim kaveznim sistemima</b>		
Koke nesilice imaju	a) na raspolaganju najmanje 550 cm <sup>2</sup> korisne površine, mjereno u vodoravnoj ravnini	DA NE
	b) hranilicu dužine najmanje 10 cm po pojedinoj kokoši	DA NE
	c) pojilicu u obliku korita dužine 10 cm po jednoj kokoši ili dvije kapljične pojilice ili dvije šalice za napajanje	DA NE
Kavezi su visoki najmanje 40 cm na najmanje 65% površine kaveza i ne niži od 35 cm na bilo kojoj točki	DA	NE
Podovi su oblikovani tako da odgovarajuće podupiru svaki od naprijed okrenutih prstiju na svakoj nozi. Nagib poda ne smije biti veći od 14% ili 8°. Ako podovi nisu napravljeni od pravokutne žičane mreže, nagib poda može biti veći	DA	NE

	DA	NE	
Kavezi su opremljeni sa odgovarajućom opremom za trošenje kandži			
<b>Uslovi za držanje koka nosilja u obogaćenim kaveznim sistemima</b>			
Koke nesilice imaju	a) najmanje 750 cm <sup>2</sup> površine kaveza po koki, 600 cm <sup>2</sup> površine koja se koristi; visina kaveza osim one visine iznad prostora koji se koristi treba biti najmanje 20 cm na svakom mjestu i nijedan kavez ne smije imati ukupnu površinu manju od 2000 cm <sup>2</sup>	DA	NE
	b) gnijezdo	DA	NE
	c) prostirku takvu da je ključanje i grebanje moguće	DA	NE
	d) odgovarajuće prečke koje su duge najmanje 15 cm po koki	DA	NE
	e) za svaku koku nesilicu širina valova za hranjenje od najmanje 12 cm	DA	NE
Svaki kavez ima sistem za napajanje vodom; obezbjediti pojilice, najmanje dvije pojilice ili dvije čašice moraju biti u dometu svake koke	DA	NE	
Osiguran je prolaz širine 90 cm između redova kaveza i prostor od najmanje 35 cm između poda objekta i dna kaveza	DA	NE	
Kavezi su opremljeni sa odgovarajućom opremom za trošenje kandži	DA	NE	
<b>Uslovi za držanje koka nosilje u alternativnim sistemima</b>			
Ukupna gustina ne prelazi devet koka nesilica po m <sup>2</sup> korištene površine	DA	NE	
Svi sistemi su opremljeni na takav način da sve koke nesilice imaju	a) ili linearne hranilice koje osiguravaju najmanje 10 cm po ptici ili kružne hranilice koje osiguravaju najmanje 4 cm po ptici	DA	NE
	b) ili kontinuirana korita za vodu koja osiguravaju 2,5 cm po koki ili kružna korita za vodu koja osiguravaju 1 cm po koki	DA	NE
	c) Tamo gdje se koriste pojilice ili čašice, treba biti najmanje jedna pojilica ili čašica za svakih 10 koka. Tamo gdje su mjesta za napajanje prikačena, najmanje dvije čašice ili pojilice trebaju biti u dometu svake koke	DA	NE
	d) odvojen prostor za nesenje jaja za svaku kokoš pojedinačno (gnijezdo) ili za skupinu kokoši (zajedničko gnijezdište). U slučaju pojedinačnih gnijezda, mora biti osigurano najmanje jedno gnijezdo na sedam kokoši, dok kod korištenja zajedničkog gnijezdišta mora biti osigurano najmanje 1 m <sup>2</sup> gnijezdišta za najviše 120 kokoši	DA	NE
	e) najmanje 15 cm dužine odgovarajuće grede (bez oštih rubova) po jednoj kokoši	DA	NE
	f) prečke ne smiju biti postavljene iznad prostirke i horizontalna udaljenosti između prečki mora biti najmanje 30 cm i horizontalna udaljenost između prečki i zidova mora biti najmanje 20 cm	DA	NE
	g) najmanje 250 cm <sup>2</sup> prostirkom pokrivena površina po koki	DA	NE
	h) prostirka se nalazi na najmanje jednoj trećini ukupne površine poda	DA	NE
Podovi su oblikovani tako da odgovarajuće podupru svaki naprijed okrenuti prst na obje noge	DA	NE	
Ako se sistem uzgoja koristi na način da se koke nesilice mogu kretati između različitih nivoa	a) ne smije biti više od četiri nivoa	DA	NE
	b) visina između nivoa mora biti najmanje 45 cm	DA	NE
	c) pojilice i hranilice moraju biti raspoređene na takav način da sve koke imaju jednak pristup	DA	NE
	d) nivoi moraju biti poredani na način da sprečavaju da izmet pada na nivo ispod	DA	NE
Ako koke nesilice imaju pristup otvorenom prostoru	a) treba biti nekoliko otvora koje pružaju direktan pristup vanjskom prostoru, najmanje 35 cm visine i 40 cm širine i pružaju se duže cijelog objekta	DA	NE
	b) ukupni otvori dužine od 2 m moraju biti dostupni po grupi od 1000 koka	DA	NE
Otvoreni prostori moraju biti	a) na prostoru odgovarajućem gustini populacije i površini zemlje, u cilju sprečavanja kontaminacije	DA	NE
	b) opremljeni sa skloništem od nevretena i predatora i, ako je potrebno, odgovarajućim koritima za napajanje	DA	NE
<b>Uslovi za držanje pilića koji se uzgajaju za proizvodnju mesa</b>			
Ukupna gustina naseljenosti ne prelazi 33 kg po m <sup>2</sup> korištene površine	DA	NE	
Pojilice su postavljene i održavane tako da je izlivanje svedeno na najmanju moguću mjeru	DA	NE	

Hrana za životinje je ili stalno dostupna ili se pilići hrane u obrocima te ne smije biti oduzeta pilićima više od 12 sati prije predviđenog klanja	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Svi pilići imaju stalan pristup stelji koja je na površini suha i prhka	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Ventilacija je dovoljna za sprečavanje pregrijavanja i, prema potrebi, u kombinaciji je sa sistemima grijanja za uklanjanje prekomjerne vlage	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Razina buke smanjena je na najmanju moguću mjeru. Ventilatori za prozračivanje, oprema za hranjenje i druga oprema izrađeni su, postavljeni, upravljani i održavani tako da uzrokuju najmanju moguću razinu buke	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Svi objekti imaju rasvjetu intenziteta najmanje 20 luksa kad su osvijetljeni, izmjerenu u visini ptičjih očiju i koja osvjetljava barem 80 % upotreblijive površine. Kad je potrebno, prema savjetu veterinara može se dopustiti privremeno smanjenje razine osvjetljenja	<b>DA</b>	<b>NE</b>
U roku od sedam dana od smještaja pilića u peradarnik i do tri dana prije predviđenog datuma klanja, rasvjeta mora slijediti ritam od 24 sata i uključivati razdoblja tame koja ukupno traju barem šest sati, s najmanje jednim neprekidnim razdobljem tame koje traje barem četiri sata, ne uključujući razdoblja smanjenja osvjetljenja	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Pilićima koji su teško ozlijeđeni ili pokazuju očite znakove zdravstvenih smetnji, kao što su teškoće pri hodu, nakupljanje tekućine u trbušnoj šupljini (ascites) ili drugi oblici malformacija, i koji vjerojatno pate, potrebno je pružiti odgovarajuću skrb ili ih odmah izlučiti. Veterinar se poziva kad god je to potrebno	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Dijelovi objekata, oprema ili pribor koji je u dodiru s pilićima se temeljito očiste i dezinficiraju svaki put nakon završenog iseljenja i prije uvođenja novog jata u peradarnik. Nakon završenog iseljenja iz peradarnika se uklonja sva stelju te osigurava čista stelja za sljedeći ciklus	<b>DA</b>	<b>NE</b>
Vlasnik ili posjednik vodi evidenciju za svaki peradarnik na gospodarstvu o	a) broju uvedenih pilića	<b>DA</b> <b>NE</b>
	b) upotrebljivoj površini	<b>DA</b> <b>NE</b>
	c) hibridu ili pasmini pilića, ako je poznata	<b>DA</b> <b>NE</b>
	d) pri svakoj kontroli, o broju uginulih pilića zajedno s navođenjem uzroka, ako su poznati, kao i o broju izlučenih pilića uz navođenje uzroka	<b>DA</b> <b>NE</b>
	e) broju pilića koji ostaju u jatu nakon izdvajanja pilića za prodaju ili klanje	<b>DA</b> <b>NE</b>

Ovi se podaci čuvaju najmanje tri godine i dostupni su nadležnom tijelu prilikom izvršenja inspekcijskog pregleda ili na zahtjev.

Prisutna stranka

Kontrolu uradio  
(službeni veterinar/veterinarski inspektor)

---



---